

1610.

Na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, br. 56/18 i 72/19), Vlada Crne Gore je, 25. oktobra 2024. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

O D L U K U**O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKOM SAVJETA EVROPSKE UNIJE S OBIROM NA SITUACIJU U RUSKOJ FEDERACIJI****Član 1**

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na situaciju u Ruskoj Federaciji, koje su utvrđene odlukom Savjeta Evropske unije 2024/1484/ZVBP od 27. maja 2024. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

(1) Zabranjuje se ulazak na teritoriju Crne Gore ili prelazak preko teritorije Crne Gore fizičkim licima koja:

- su odgovorna za teška kršenja ili povrede ljudskih prava ili represiju nad civilnim društvom i demokratskom opozicijom ili čije aktivnosti na drugi način ozbiljno podrivaju demokratiju ili vladavinu prava u Ruskoj Federaciji;
- pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku aktivnostima iz alineje 1 ovog stava ili na drugi način učestvuju u takvim aktivnostima (planiranjem, usmjeravanjem, nalaganjem, pomaganjem, pripremom, olakšavanjem ili podsticanjem);
- su povezana sa fizičkim licima iz al. 1 i 2 ovog stava.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne obavezuju Crnu Goru da crnogorskim državljanima zabrani ulazak na svoju teritoriju.

(3) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne utiču na slučajeve u kojima Crnu Goru obavezuje međunarodno pravo, i to:

- kad je država domaćin međunarodne međuvladine organizacije;
- kad je država domaćin međunarodne konferencije koja je sazvana ili koja je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija;
- na osnovu multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju privilegije i imuniteti;
- na osnovu Ugovora o mirenju (Lateranski pakt) iz 1929. godine koji je zaključen od strane Svete Stolice (država Vatikan) i Italije; ili
- kad je država domaćin Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

(4) Nadležni organi iz člana 8 ove odluke mogu odobriti izuzeće od mjera iz stava 1 ovog člana ako je to opravdano radi:

- hitne humanitarne potrebe;
- učestvovanja na međuvladinim sastancima i sastancima koje promovise Crna Gora, Evropska unija ili kojima je Evropska unija domaćin ili kojima je domaćin država članica koja predsjedava OEBS-om, a na kojima se vodi politički dijalog kojim se direktno promovišu politički ciljevi restriktivnih mjera, uključujući demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava u Ruskoj Federaciji;
- sprovođenja sudskog postupka.

(5) U slučaju da nadležni organ iz člana 8 ove odluke, u skladu sa st. 3 i 4 ovog člana, odobri ulazak na teritoriju Crne Gore ili prelazak preko teritorije Crne Gore fizičkim licima iz stava 1 ovog člana, odobrenje se strogo ograničava u skladu sa svrhom zbog koje je izdato.

Član 3

(1) Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i imovina koji su u vlasništvu, državini ili pod kontrolom fizičkih lica, pravnih lica, odnosno drugih subjekata i tijela koji:

- su odgovorni za teška kršenja ili povrede ljudskih prava ili represiju nad civilnim društvom i demokratskom opozicijom ili čije aktivnosti na drugi način ozbiljno podrivaju demokratiju ili vladavinu prava u Ruskoj Federaciji;
- pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku aktivnostima iz alineje 1 ovog stava ili na drugi način učestvuju u takvim aktivnostima (planiranjem, usmjeravanjem, nalaganjem, pomaganjem, pripremom, olakšavanjem ili podsticanjem);
- su povezani s fizičkim licima, pravnim licima, odnosno drugim subjektima ili tijelima iz al. 1 i 2 ovog stava.

(2) Fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti ili tijela ne mogu, direktno ili indirektno, raspolagati nikakvim finansijskim sredstvima ni imovinom.

(3) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti oslobađanje dijela finansijskih sredstava i odobriti korišćenje dijela imovine pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrdi da je taj dio finansijskih sredstava ili imovine:

- neophodan za ispunjavanje osnovnih potreba fizičkih lica, pravnih lica, odnosno drugih subjekata i tijela iz stava 1 ovog člana ili članova porodice fizičkih lica, uključujući troškove za prehrambene proizvode, zakupninu, otplatu hipoteke, ljekove i liječenje, poreze, premije osiguranja, kao i naknade za javne komunalne usluge;
- namijenjen isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknadi troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;
- namijenjen isključivo za plaćanje troškova ili naknada za uobičajeno čuvanje zamrznutih finansijskih sredstava ili imovine i upravljanje njima;
- potreban za vanredne troškove; ili
- namijenjen uplati na račun ili isplati sa računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti oslobađanje dijela finansijskih sredstava i odobriti korišćenje dijela imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere kad utvrdi da:

- su ta finansijska sredstva ili imovina predmet arbitražne odluke donesene prije datuma utvrđivanja restriktivne mjere prema fizičkom licu, pravnom licu, odnosno drugom subjektu ili tijelu iz stava 1 ovog člana ili sudske ili upravne odluke donesene u državi članici Evropske unije ili Crnoj Gori ili sudske odluke koja je izvršna u državi članici Evropske unije ili Crnoj Gori, prije ili nakon tog datuma;
- će se ta finansijska sredstva ili imovina upotrebljavati kako bi se podmirila potraživanja osigurana odlukom iz alineje 1 ovog stava ili potraživanja koja su priznata kao valjana na osnovu odluke iz alineje 1 ovog stava u granicama utvrđenim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava lica koja imaju takva potraživanja;
- odluka iz alineje 1 ovog stava nije u korist fizičkog lica, pravnog lica, odnosno drugog subjekta ili tijela iz stava 1 ovog člana, a to priznavanje odluke nije u suprotnosti sa javnim poretkom Crne Gore.

(5) Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne sprečava fizičko lice, pravno lice, odnosno drugi subjekt ili tijelo iz stava 1 ovog člana da izvrši dospelja plaćanja prema ugovoru zaključenom prije datuma utvrđivanja restriktivnih mjera, pod uslovom da nadležni organ iz člana 8 ove

odluke, utvrdi da plaćanje ne primaju, direktno ili indirektno, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti ili tijela prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere utvrđene ovom odlukom.

(6) Ograničenje iz stava 2 ovog člana ne primjenjuje se na prilive na zamrznute račune, i to na kamate ili druga primanja na tim računima, plaćanja dospjela na osnovu ugovora, sporazuma ili obaveza koji su zaključeni ili su nastupili prije datuma utvrđivanja restriktivnih mjera iz stava 1 ovog člana ili na plaćanja dospjela na osnovu sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Evropskoj uniji ili Crnoj Gori ili izvršivih u Evropskoj uniji ili Crnoj Gori, pod uslovom da te kamate, druga primanja i plaćanja podliježu mjerama iz stava 1 ovog člana.

(7) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti oslobađanje dijela zamrznutih finansijskih sredstava ili odobriti korišćenje dijela imovine, pod uslovima koje smatra primjerenim, ako utvrdi da je to potrebno kako bi se osigurala pravovremena isporuka humanitarne pomoći ili kako bi se pružila podrška drugim aktivnostima kojima se podmiruju osnovne ljudske potrebe.

(8) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti korišćenje dijela imovine ako utvrdi da je potrebno za:

- rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Crne Gore, Evropske unije i država članica Evropske unije ili partnerskih zemalja u Ruskoj Federaciji, uključujući delegacije, ambasade i misije i rad međunarodnih organizacija u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

- pružanje elektronskih komunikacionih usluga od strane telekomunikacionih operatera iz Crne Gore ili Evropske unije, pružanje s tim povezane opreme i usluga potrebnih za rad, održavanje i bezbjednost takvih elektronskih komunikacionih usluga, u Ruskoj Federaciji, Ukrajini, Crnoj Gori, Evropskoj uniji, između Ruske Federacije i Crne Gore i između Ukrajine i Crne Gore, kao i za usluge informacionih centara u Crnoj Gori; ili

- prodaju i prenos do 28. avgusta 2024. godine ili u roku od šest mjeseci od datuma uvrštenja tih lica na listu u Prilogu 1 ili Prilogu 2 ove odluke, zavisno od toga što nastupi kasnije, vlasničkih prava pravnog lica, odnosno drugog subjekta ili tijela s poslovnim sjedištem u Crnoj Gori ako su ta vlasnička prava u direktnom ili indirektnom vlasništvu fizičkog lica iz člana 2 stav 1 ove odluke odnosno fizičkog lica, pravnog lica, odnosno drugog subjekta ili tijela iz člana 3 stav 1 ove odluke, kao i nakon što utvrdi da prihodi od takve prodaje i prenosa ostaju zamrznuti.

Član 4

(1) Zabranjuje se državljanima Crne Gore ili sa teritorije Crne Gore ili upotrebom plovila ili vazduhoplova pod zastavom Crne Gore prodaja, snabdijevanje, prenos ili izvoz, direktno ili indirektno, u Rusku Federaciju opreme koja bi se mogla upotrebljavati za unutrašnju represiju ili snabdijevanje Ruske Federacije tom opremom, bez obzira je li porijeklom iz Crne Gore.

(2) Zabranjuje se direktno ili indirektno:

- pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga povezanih s opremom iz stava 1 ovog člana ili s nabavkom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te opreme svim fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji;

- finansiranje ili obezbjeđivanje finansijske pomoći u vezi s opremom iz stava 1 ovog člana, posebno u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i osiguranja izvoznih zajmova, za svaku prodaju, prenos ili izvoz takve opreme ili snabdijevanje njom ili za svako pružanje s tim povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga svim fizičkim licima, pravnim licima, subjektima ili tijelima u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji.

(3) Zabrane iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na prodaju, prenos ili izvoz opreme koja je namijenjena isključivo za zaštitu osoblja Crne Gore u Ruskoj Federaciji ili snabdijevanje tom opremom ili na pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja i drugih usluga ili finansiranja i pružanje finansijske pomoći u vezi s tom opremom.

(4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 8 ove odluke mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenim, odobriti prodaju, prenos ili izvoz opreme koja bi se mogla upotrebljavati za unutrašnju represiju ili snabdijevanje tom opremom kao i povezano finansiranje i finansijsku i tehničku pomoć, koja je namijenjena isključivo za humanitarne potrebe ili za zaštitu, za programe Ujedinjenih nacija ili Evropske unije za izgradnju institucija ili za operacije Ujedinjenih nacija i Evropske unije ili regionalnih organizacija za upravljanje krizama.

Član 5

(1) Zabranjuje se prodaja, prenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera ili snabdijevanje njima, bilo kom fizičkom licu, pravnom licu, subjektu ili tijelu u Ruskoj Federaciji ili za upotrebu u Ruskoj Federaciji, namijenjenih za korišćenje u praćenju ili presrjetanju, od strane ruskih vlasti ili u njihovo ime, internet i telefonskih komunikacija na mobilnim ili fiksnim mrežama, uključujući pružanje bilo koje vrste usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta, kao i pružanje finansijske i tehničke pomoći pri ugradnji, funkcionisanju ili ažuriranju takve opreme, tehnologije ili softvera.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 8 ove odluke mogu odobriti prodaju, prenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera, uključujući pružanje bilo koje vrste usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta, kao i s tim povezano pružanje finansijske i tehničke pomoći iz stava 1 ovog člana, ako imaju opravdane razloge smatrati da ruska vlada, državni organi, korporacije ili agencije, ili bilo koje fizičko lice, pravno lice, odnosno drugi subjekt ili tijelo koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputstvima, neće tu opremu, tehnologiju ili softver koristiti za unutrašnju represiju.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organi iz člana 8 ove odluke mogu odobriti prodaju, prenos, izvoz ili pružanje usluga ili snabdijevanje njima, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je to potrebno za:

- rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Crne Gore, Evropske unije i njenih država članica ili partnerskih država u Ruskoj Federaciji, uključujući delegacije, ambasade i misije ili rad međunarodnih organizacija u Ruskoj Federaciji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

- pružanje elektronskih komunikacionih usluga od strane telekomunikacionih operatera Crne Gore potrebnih za rad, održavanje i bezbjednost, uključujući sajber bezbjednost, elektronskih komunikacionih usluga, u Ruskoj Federaciji, Ukrajini, Crnoj Gori, između Ruske Federacije i Crne Gore i između Ukrajine i Crne Gore, kao i za usluge informacionih centara u Crnoj Gori.

Član 6

(1) Neće se udovoljavati zahtjevima u vezi sa ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje, direktno ili indirektno, u cjelini ili djelimično, uticale mjere uvedene ovom odlukom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, kao što su zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na osnovu jemstva, a posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, jemstva ili odštete, posebno finansijskog jemstva ili odštete, u bilo kojem obliku, ako ih podnesu:

- fizičko lice iz člana 2 stav 1 ove odluke ili fizičko lice, pravno lice, odnosno drugi subjekt ili tijelo iz člana 3 stav 1 ove odluke;

- fizičko lice, pravno lice, odnosno drugi subjekt ili tijelo koji djeluje preko ili za račun jednog od fizičkih lica, pravnih lica, odnosno drugih subjekata ili tijela iz alineje 1 ovog stava.

(2) U postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja, da ispunjavanje tog zahtjeva nije zabranjeno stavom 1 ovog člana, je na fizičkom licu, pravnom licu, odnosno drugom subjektu ili tijelu koji traže izvršenje tog zahtjeva.

(3) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti ili tijela iz stava 1 ovog člana imaju pravo na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obaveza u skladu s ovom odlukom.

Član 7

(1) Fizička lica iz člana 2 stav 1 i člana 3 stav 1 ove odluke navedena su u Prilogu 1 koji je sastavni dio ove odluke.

(2) Pravna lica, odnosno drugi subjekti ili tijela iz člana 3 stav 1 ove odluke navedena su u Prilogu 2 koji je sastavni dio ove odluke.

(3) Informacije neophodne za identifikaciju fizičkog lica, pravnog lica, odnosno drugog subjekta ili tijela iz st. 1 i 2 ovog člana sadržane su u Prilogu 1 i Prilogu 2.

(4) Informacije iz stava 3 ovog člana su:

- ime i prezime, patronim, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj pasoša ili lične karte, pol, adresa, ako su poznati, funkcija ili zanimanje – za fizička lica;

- naziv, adresa, mjesto, datum i broj upisa u registar i sjedište ako su poznati – za pravna lica, odnosno druge subjekte ili tijela.

Član 8

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike, Ministarstvo rudarstva nafte i gasa, Agencija za sprječavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kao i drugi organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova.

Član 9

Zabranjuje se, svjesno ili namjerno, učestvovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica izbjegavanje restriktivnih mjera utvrđenih ovom odlukom.

Član 10

(1) Ova odluka će se primjenjivati do 28. maja 2025. godine.

(2) Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

(3) O produženju primjene ove odluke Ministarstvo vanjskih poslova obavijestiće nadležne organe i pravna lica iz člana 8 ove odluke.

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 10-040/24-5870/2

Podgorica, 25. oktobra 2024. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

Prilog 1

	Ime fizičkog lica	Lični podaci fizičkog lica	Образложење
1.	Nikolai Pavlovich DUBOVIK (Николай Павлович ДУБОВИК)	Funkcija: sudija Vrhovnog Suda Ruske Federacije Državljanstvo: rusko Pol: muški	Nikolai Pavlovich Dubovik je sudija Vrhovnog Suda Ruske Federacije. Na tom položaju je odbio da razmotri kasacionu žalbu Alekseja Navaljnog protiv presude u okviru suđenja za „klevetu veterana“. Na taj način je politički diskreditovao Alekseja Navaljnog prije ustavnog referenduma u Ruskoj Federaciji održanog 2020. godine. Samim tim je Nikolai Pavlovich Dubovik odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
2.	Eduard Borisovich ERDYNIEV (Эдуард Борисович ЭРДЫНИЕВ)	Funkcija: sudija Vrhovnog Suda Ruske Federacije Državljanstvo: rusko Pol: muški	Eduard Borisovich Erdyniev je sudija Vrhovnog Suda Ruske Federacije. Na tom položaju je odbio da razmotri kasacionu žalbu Alekseja Navaljnog protiv odluke da se uslovna kazna zamijeni kaznom zatvora. Usljed toga Aleksej Navaljni proglašen je krivim pa je godinama kasnije zatvoren u kaznenu koloniju visoke bezbjednosti kako bi se spriječio da se bavi političkim djelovanjem. Samim tim je Eduard Borisovich Erdyniev odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
3.	Andrey Vladimirovich FEDOROV (Андрей Владимирович ФЕДОРОВ/ФЕДОРОВ)	Funkcija: sudija Suda okruga Kirovsky u gradu Tomsku Državljanstvo: rusko Pol: muški	Andrey Vladimirovich Fedorov je ruski sudija koji radi na Sudu okruga Kirovsky u gradu Tomsku. Na tom položaju je odbio da prihvati pritužbu o nedjelovanju službenika Istražnog odbora Ruske Federacije u oblasti Tomsk u pogledu istrage o trovanju Alekseja Navaljnog. Njegova odluka dovela je do zatvaranja Alekseja Navaljnog. Samim tim je Andrey Vladimirovich Fedorov odgovoran za aktivnosti kojima se ozbiljno podriava vladavina prava u Ruskoj Federaciji.
4.	Ekaterina Vasilevna FEDOTOVA (NAUMOVA) (Екатерина Васильевна ФЕДОТОВА (НАУМОВА))	Funkcija: predstavница Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Khimki u Moskovskoj oblasti Datum rođenja: 6.11.1995. Državljanstvo: rusko Pol: ženski	Ekaterina Vasilyena Fedotova (Naumova) radi u Predstavništvu Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Khimki u Moskovskoj oblasti. Na tom položaju je učestvovala na sudskoj sjednici 18. januara 2021. godine organizovanoj u policijskoj stanici i zatražila da se nezakoniti pritvor Alekseja Navaljnog produži za 30 dana. Samim tim je Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
5.	Inna Alexandrovna FESENKO (Инна Александровна ФЕСЕНКО)	Funkcija: sudija Suda okruga Kirovsky u gradu Tomsku Datum rođenja: 22.12.1968. Državljanstvo: rusko Pol: ženski	Inna Alexandrovna Fesenko je ruski sudija koja radi u Sudu okruga Kirovsky u gradu Tomsku. Na tom položaju je dvaput odbila pritužbe o nedjelovanju saobraćajne policije Tomska u vezi s trovanjem Alekseja Navaljnog. Nadalje, izrekla je zabranu obavljanja određenih aktivnosti Kseniji Fadeevoj, bivšoj rukovoditeljki sjedišta organizacije Navaljnog u Tomsku. Samim tim je Inna Alexandrovna Fesenko odgovorna za aktivnosti kojima se ozbiljno podriava vladavina prava u Ruskoj Federaciji.
6.	Ekaterina Viktorovna GALYAUTDINOVA (Екатерина Викторовна ГАЛЯУТДИНОВА)	Funkcija: sudija Suda okruga Kirovsky u gradu Tomsku Datum rođenja: 1969. Državljanstvo: rusko Pol: ženski	Ekaterina Viktorovna Galyautdinova je ruski sudija koja radi u Sudu okruga Kirovsky u gradu Tomsku. Na tom položaju je dva puta odbila pritužbe o nečinjenju saobraćajne policije Tomska u vezi s istragom o trovanju Alekseja Navaljnog. Samim tim je Ekaterina Viktorovna Galyautdinova odgovorna za aktivnosti kojima se ozbiljno podriava vladavina prava u Ruskoj Federaciji.
7.	Dmitry Evgenevich PANKRATOV (Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ)	Funkcija: viši istražitelj Glavnog odsjeka za vojne istrage Istražnog odbora Ruske Federacije, pukovnik pravosuđa Datum rođenja: 29.12.1967. Državljanstvo: rusko Pol: muški	Dmitry Evgenevich Pankratov je viši istražitelj Glavnog odsjeka za vojne istrage Istražnog odbora Ruske Federacije. Na tom položaju je odbio da pokrene istragu o pokušaju ubistva Alekseja Navaljnog nakon što je Navaljni otrovan nervnim otrovom Novičokom. Samim tim je Dmitry Evgenevich Pankratov odgovoran za aktivnosti kojima se ozbiljno podriava vladavina prava u Ruskoj Federaciji.
8.	Evgeniy Borisovich RASTORGUEV (Евгений Борисович РАСТОРГУЕВ)	Funkcija: sudija Devetog arbitražnog vijeća Apelacionog suda u Ruskoj Federaciji Datum rođenja: 20.8.1970. Mjesto rođenja: Vladimirska oblast, bivši	Evgeniy Borisovich Rastorguev je sudija Devetog arbitražnog vijeća Apelacionog suda u Ruskoj Federaciji. Na tom položaju je prihvatio tužbu preduzeća „Druzhba Narodov“ protiv Alekseja Navaljnog. Aleksej Navaljni je u svom istraživanju tvrdio da je navedeno društvo uključeno u korupcionu šemu s ruskom nacionalnom gardom (Rosgvardia).

		SSSR (sada Ruska Federacija) Državljanstvo: rusko Pol: muški	Samim tim je Evgeniy Borisovich Rastorguev odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja, kao i za aktivnosti kojima se ozbiljno podriva vladavina prava u Ruskoj Federaciji.
9.	Alexander Sergeevich ERMOLENKO (Александр Сергеевич ЕРМОЛЕНКО)	Funkcija: načelnik sektora br. 15 savezne vladine institucije „Izvršni kazneni inspektorat Uprave Savezne zatvorske službe u gradu Moskvi”. Datum rođenja: 11.11.1993. Državljanstvo: rusko Pol: muški	Alexander Sergeevich Ermolenko je načelnik sektora br. 15 savezne vladine institucije „Izvršni kazneni inspektorat Uprave Savezne zatvorske službe u gradu Moskvi”. Na tom položaju je tokom sudskog saslušanja u slučaju „Yves Rocher” podržao preinačenje uslovne osude u kaznu zatvora za Alekseja Navaljnog. Samim tim je Alexander Sergeevich Ermolenko odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
10.	Irina Geroldovna KIM (Ирина Герольдовна КИМ)	Funkcija: sutkinja Suda grada Kovrova u Vladimirskoj oblasti Datum rođenja: 14.8.1978. Državljanstvo: rusko Pol: ženski	Irina Geroldovna Kim je sudija Suda grada Kovrova u Vladimirskoj oblasti. Od 2022. godine direktno je učestvovala u stvaranju i održavanju strašnih uslova za Alekseja Navaljnog, tako što je u više navrata odbijala pritužbe Alekseja Navaljnog u pogledu načina na koji se s njim postupalo u kaznenoj koloniji IK-6 u kojoj je izdržavao kaznu nametnutu usljed politički motivisanog krivičnog gonjenja. Samim tim je Irina Geroldovna Kim odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, uključujući mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, proizvoljna pritvaranja i sistemsko kršenje slobode mišljenja i izražavanja.
11.	Kirill Sergeevich NIKIFOROV (Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ)	Funkcija: sudija Suda grada Kovrova u Vladimirskoj oblasti Datum rođenja: 14.3.1992. Državljanstvo: rusko Pol: muški	Kirill Sergeevich Nikiforov je sudija Suda grada Kovrova u Vladimirskoj oblasti. Od 2022. godine direktno je učestvovala u stvaranju i održavanju strašnih uslova za Alekseja Navaljnog, tako što je u više navrata odbijao pritužbe Alekseja Navaljnog u pogledu načina na koji se s njim postupalo u kaznenoj koloniji IK-6 u kojoj je izdržavao dvanaestogodišnju kaznu, nametnutu usljed politički motivisanog krivičnog progona. Samim tim je Kirill Sergeevich Nikiforov odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, uključujući mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, proizvoljna pritvaranja kao i sistemsko kršenje slobode mišljenja i izražavanja.
12.	Sergey Vladimirovich BLINOV (Сергей Владимирович БЛИНОВ)	Funkcija: sudija Suda okruga Leninski u Kirovu Državljanstvo: rusko Pol: muški	Sergey Vladimirovich Blinov je sudija Suda okruga Leninski u Kirovu. U 2013. godini osudio je Alekseja Navaljnog na pet godina, a preduzetnika Pyotra Ofitserova na četiri godine zatvora zbog optužbi povezanih s pronevjerom u politički motivisanom suđenju u slučaju „Kirovles”. Uz to je svakom od njih izrečena kazna od 500 000 rubalja. Samim tim je Sergey Vladimirovich Blinov odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
13.	Evgeny Vladimirovich BORISOV (Евгений Владимирович БОРИСОВ)	Funkcija: sudija Suda okruga Nikulinsky u Moskvi Državljanstvo: rusko Pol: muški	Evgeny Vladimirovich Borisov je sudija Suda okruga Nikulinsky u Moskvi. U 2015. godini prihvatio je u politički motivisanom slučaju „Kirovles” zahtjev preduzeća Kirovles da se od Alekseja Navaljnog i još tuženih oduzme 16 miliona rubalja. Samim tim je Evgeny Vladimirovich Borisov odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
14.	Tatyana Stanislavovna DODONOVA (Татьяна Станиславовна ДОДОНОВА)	Funkcija: sutkinja Suda grada Moskve Državljanstvo: rusko Pol: ženski	Tatyana Stanislavovna Dodonova je sudija Suda grada Moskve. U 2014. godini potvrdila je odluku iz slučaja „Yves Rocher” da se Aleksej Navaljni stavi u kućni pritvor. Kontinuirano je učestvovala u slučajevima protiv građana Ruske Federacije koji se protive političkom režimu u Ruskoj Federaciji, tako što je osudila uhapšena lica povezana s protestima u Moskvi održanim 2019. godine. Samim tim je Tatyana Stanislavovna Dodonova odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.
15.	Elena Sergeevna ASTAKHOVA (Елена Сергеевна АСТАХОВА)	Funkcija: sutkinja Suda okruga Golovinsky u Moskvi Datum rođenja: 30.3.1978. Državljanstvo: rusko	Kao sudija Suda okruga Golovinsky u Moskvi Elena Sergeevna Astakhova osudila je Olega Orlova, istaknutog borca za ljudska prava i kopredsjednika organizacije „Memorial” na dvije i po godine zatvora u koloniji opšteg režima na osnovu politički motivisanih optužbi zbog istupanja protiv ruske agresije na Ukrajinu. Oleg Orlov (70) jedan je

		<p>Pol: ženski Broj osobne iskaznice: 45 01 525454 Porezni OIB (ИНН): 7703204586</p>	<p>od najistaknutijih i najdugovječnijih boraca za ljudska prava kao i jedan od vođa organizacije <i>Memorial Human Rights Defence Center</i> (HRDC „Memorial“) koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir kao i likvidirana kao dio sistemske i raširene represije nad slobodom izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja u Ruskoj Federaciji. Oleg Orlov optužen je i osuđen za navodno „diskreditovanje“ ruske vojske nakon što je u francuskim medijima objavio tekst protiv ruske agresije na Ukrajinu. Samim tim je Elena Sergeevna Astakhova odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.</p>
16.	<p>Olesya Yurievna VOROBYOVA (Олеся Юрьевна ВОРОБЬЕВА)</p>	<p>Funkcija: javni tužilac Datum rođenja: 4.6.1981.</p>	<p>Kao javni tužilac u politički motivisanom predmetu protiv istaknutog branioca ljudskih prava Olega Orlova Olesya Yurievna Vorobiova je zatražila da se osudi na dvije godine i 11 mjeseci zatvora, tvrdeći da je Orlovjev članak protiv agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine bio motivisan „ideološkim neprijateljstvom i mržnjom“. Oleg Orlov (70) jedan je od najistaknutijih i najdugovječnijih boraca za ljudska prava kao i jedan od vođa organizacije <i>Memorial Human Rights Defence Center</i> (HRDC „Memorial“) koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir pa je likvidirana kao dio sistemske i raširene represije nad slobodom izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja u Ruskoj Federaciji. Oleg Orlov optužen je i osuđen za navodno „diskreditovanje“ ruske vojske nakon što je u francuskim medijima objavio tekst protiv agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. Samim tim je Olesya Yurievna Vorobiova odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.</p>
17.	<p>Ilya Andreevich SAVCHENKO (Илья Андреевич САВЧЕНКО)</p>	<p>Funkcija: istražitelj u Istražnom odjelu Tvera (Istražni odbor Ruske Federacije) Datum rođenja: 18.6.1997. Mjesto rođenja: regija Grtisthevo – Saratov, Ruska Federacija Državljanstvo: rusko Pol: muški</p>	<p>Kao istražitelju u Istražnom odboru Ruske Federacije Ilyji Andreevichu Savchenku dodijeljen je slučaj Olega Orlova pa je doprinio optužnici protiv Orlova zbog objavljivanja teksta protiv agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. Ilya Andreevich Savchenko tvrdio je da je tekst koji je objavio Orlov bio vođen „ideološkim neprijateljstvom prema tradicionalnim ruskim duhovnim, moralnim i patriotskim vrijednostima“ kao i mržnjom prema društvenoj grupaciji „Ruski vojnici“. Samim tim je istražitelj Ilya Andreevich Savchenko odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.</p>
18.	<p>Oksana Vasilyevna DEMYASHEVA (Оксана Васильевна ДЕМЯШЕВА)</p>	<p>Funkcija: sudija Suda okruga Vasileostrovsky u Sankt Peterburgu Datum rođenja: 10.3.1980. Državljanstvo: rusko Pol: ženski</p>	<p>Kao sudija Suda okruga Vasileostrovsky u Sankt Peterburgu Oksana Vasilyevna Demyasheva osudila je umjetnicu Alexandru Skochilenko na sedam godina zatvora na osnovu politički motivisanih optužbi za širenje takozvanih „lažnih vijesti“ o ruskoj vojsci. Skochilenko je uhapšena zbog toga što je oznake s cijenom u supermarketu zamijenila naljepnicama s protivratnim porukama. Postala je jedna od prvih osoba koje su optužene na osnovu novodonesenog krivičnog zakona kojim se zabranjuju takozvane „lažne vijesti“ o ruskoj vojsci pa je to suđenje privuklo interesovanje šire javnosti jer je Skochilenko bila izložena dotad neviđenom pritisku zatvorske uprave, sudije i tužilaštva. Samim tim je Oksana Vasilyevna Demyasheva odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.</p>
19.	<p>Alexander Yurievich GLADYSHEV (Александр Юрьевич ГЛАДЫШЕВ)</p>	<p>Funkcija: javni tužilac u Odjelu za javne tužitelje, tužiteljstva Sankt Peterburga Datum rođenja: 28.10.1994. Državljanstvo: rusko Pol: muški</p>	<p>Kao javni tužilac tužilaštva u Sankt Peterburgu Alexander Yurievich Gladyshev zatražio je kaznu od osam godina zatvora za umjetnicu Alexandru Skochilenko zbog širenja takozvanih „lažnih vijesti“ o vojsci nakon što je uhapšena jer je oznake s cijenom u supermarketu zamijenila naljepnicama s protiv-ratnim porukama. Postala je jedna od prvih osoba koje su optužene na osnovu novodonesenog kaznenog zakona kojim se zabranjuju takozvane „lažne vijesti“ vijesti o ruskoj vojsci te je to suđenje privuklo zanimanje šire javnosti jer je Skochilenko bila izložena dotad neviđenom pritisku zatvorske uprave, suca i državnog odvjetništva. Samim tim je Alexander Yurievich Gladyshev odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, i to kršenjem slobode mišljenja i izražavanja.</p>

Prilog 2

	Naziv pravnog lica, odnosno drugog subjekta ili tijela	Podaci o pravnom licu, odnosno drugom subjektu ili tijelu	Образложење
1.	FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (Savezna zatvorska služba Ruske Federacije) (FSIN) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН) (RU)	Adresa: Zhitnaya Street 14 Yakimanka District, Central Administrative Okrug, Moscow (Moskva) Mrežno mjesto: http://www.fsin.su/eng	<p>Savezna zatvorska služba Ruske Federacije savezna je agencija koja je pod nadzorom Ministarstva pravde Ruske Federacije. FSIN je savezni organ odgovoran za pritvor osumnjičenih i osuđenika, bezbjednost i održavanje zatvora u Ruskoj Federaciji, prevoz zatvorenika i programe rehabilitacije. Kao takav, FSIN je centralni organ odgovoran za upravljanje ruskim zatvorskim sistemom, koji je poznat po raširenom i sistemski lošem postupanju prema političkim zatvorenicima u Ruskoj Federaciji i njihovom zlostavljanju. Kao savezna agencija FSIN je odgovoran za kaznene kolonije u kojima se ruski opozicioni političar Aleksej Navaljni nalazio zbog politički motivisanih optužbi i u kojima je naposljetku umro 16. februara 2024. godine. Tokom izdržavanja kazne zatvora Aleksej Navaljni bio je žrtva zlostavljanja koje je uključivalo kažnjavanje zatvaranjem u samicu kao i okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje, što je dovelo do ozbiljnog pogoršanja njegova zdravlja. Drugi politički zatvorenici u ruskom zatvorskom sistemu u sličnim su teškim uslovima u pritvoru podvrgnuti zlostavljanju kojima ih žele fizički i psihički slomiti. Samim tim je FISN odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Ruskoj Federaciji, uključujući mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.</p>